


SEPEDI-PUKUTŠHOMO

4

Puku ya
kotara ya 4

E boeleditswe
ebile e sepelelana
le CAPS



R Mphato wa PUKUTŠHOMO YA 4

Leina:

Phapoši:



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


SEPEDI HOME LANGUAGE
GRADE R – BOOK 4
TERM 4
ISBN 978-1-4315-0727-6
THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.



9 781431 507276

Are opeleng

Alfabete




Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa South Afrika – South Afrika.

Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,

Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom,
In South Africa our land.



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
Fourth edition published in 2016

ISBN 978-1-4315-0727-6

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.

Mphato wa

R

DI KOPANTZWE

- ★ Tsebotlhaka
- ★ Numerasi
- ★ Mabokgoni a bophelo



1	Didaenasore.....	2
2	Dinonyana le digagabi	12
3	Diphoofolo tša lešoka	22
4	Dipapadi	32
5	Meletlo	42



Ditaelo mabapi le disegwa di
kua mafelelong a puku.



Puku ye ke ya:



Puku ya


4

kotara ya 4

SEPEDI

Didaenasore

Kotara ya 4 – Beke ya 1–5





Mamaretša
semamaretšwa
mafelong a
maleba.

Lebelela seswantšho gomme
o bolele ka ga mehuta ye e
fapanego ya didaenasore.

Didaenasore di be di phela bjang?

Re tseba bjang ka ga diphoof olo tše, tše di
phedilego kgalekgale ka tsela ye?

A re direng





A re baleng

Latela nomoro ka monwana ka morago o khalare dibopego
gore e be tše 8 mothaling wo mongwe le wo mongwe.


88




8



8







8



8



Ithute nomoro ye 8.





1.2



A re direng

Sega phasele o e hlakahlanye gomme o e age gape.







I.3



A re direng


Kopanya marontho go thala phoofolo yeo re sa hlwego re ena le yona.
Ka morago o khalare seswantsho sa gago.



A re direng

Šomiša disegwa tše di lego letlakaleng
la ka morago la puku go dira daenasore.
O tla swanelo ke go mena poleiti ya
pampiri ka bogare go dira mmele.
Ka morago o hlomele hlogo, maoto le
mosela.





Are ngwaleng


K

Latela tlhaka ka monwana wa gago ka morago o e latele ka phensele. Thoma mo leronthong.




katse

Hwetša gomme o dire sediko go dikologa tlhaka ye, **k** ka lepokising.



Latela tlhaka







A re ngwaleng

Ngwala tlhaka ye, **k** gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelela mantšu godimo.


k oloi

k amela

k ubu

k olobe

Ngwala leina la gago ka morago o mamaretše semamaretšwa go laetša mošomo wa go kgahliša.








A re direng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka ga se o se bonago. Re tseba bjang gore ke Seruthwana? Bana ba apere eng? Na dibjalo di lebelega bjang?

Mamaretša
semamaretšwa
mafelong a
maleba.

Ke Seruthwana





Ke nna:



A re ngwaleng

Khalara seswantšho se, gomme o
bolele gore ke sehla sef e.



Mamaretša
dimamaretšwa tša
letšoba go feleletša
seswantšho.



Dinonyana le digagabi



Mamaretša
semamaretšwa
mafelong a
maleba.



A re boleleng

Lebelela diswantšho gomme o bolele ka
mehuta ye e fapanego ya diphoofolo
tše o kgonago go di bona.

Ke diphoofolo dife tše di nago le mafafa?

Na di kwagala bjang?

Ke diphoofolo dife tše di nago le magapi?

Na di kwagala bjang ge o di phophola ge o
di kgoma?

Ke diphoofolo dife tše di
kgonago go fofa?

Ke diphoofolo dife tše di
kgonago go rutha?

O kgonago bona mae a
makae?



2.I




A re direng

Mamaretša polipoli
e tee mo gare.






Mamaretša polipoli
e tee godimo ga
polopoli ye e lego
mo gare.

Mamaretša polipoli
e tee ka tlase ga
polopoli ye e lego ka
go la mmagoja.



A re direng

Phaphatha diatla ge o dutše o bitša mantšu a.




Mamaretša
semamaretšwa
mafelong a
maleba.




Sega dikarata tše gomme o di hlophe ka dihlopha tše 2. Dinonyana le digagabi. Bolela gore leina la phoofolo ye nngwe le ye nngwe le thoma ka eng. Ka morago o beakanye diphoofolo go thoma ka ye nnyane go feta go fihla ka ye kgolo go feta.

Dikarata tše di
šoma ka pele le
ka morago.




noga



kwena



leobu



mokgaritswana



phenkwini



mpšhe



lepidibidi



lenong



leeba









2.3

Are direng



Sega dikarata tše gomme o di
beakanye go dira dikanegelo tše 2.
Anegeta mogwera wa gago dikanegelo
tše.

Dikarata tše di
šoma ka pele le
ka morago.



24



Ke nna:



A re direng



Ke polipoli efe ye e lego ka pele?
Ke efe ye e lego ka morago?



Ke polipoli efe ye e lego ka godimo?
Ke efe ye e lego ka tlase?



Na mmala wa polipoli ye e lego
mo gare ke wo mobjang?
Na mmala wa polipoli ye e lego
ka go la nngele la gago ke wo
mobjang?
Na mmala wa polipoli ye e lego
ka go la mmagoja la gago ke wo
mobjang?






A re ngwaleng

h

Latela tlhaka ka monwana wa gago ka morago o latele ka phensele. Thoma mo leronthong.




Latela tlhaka.

h



hempe



Hwetša gomme o dire sediko mo go tlhaka ye, **h**
ka lepokising.





A re ngwaleng

Ngwala tlhaka ye, **h** gomme o theeletše modumo ge o dutše o boleləla mantšu godimo.



A re ngwaleng

Hwetša gomme o dire sediko mo go diswantšho tše di thomago ka modumo **h**.






2.7



A re baleng

Abaganya dilo tše ka go lekana magare ga bana.

Mamaretša dimamaretšwa go abaganya dijo ka go lekana.







2.8




A re baleng

Sega theipi ya go mete gomme o mete botelele bja dilo tše.



Ke
seswantšho sefe se
setelele go feta gomme
ke sefe se sekopana go
feta?

Sega theipi ya go mete gomme o mete botelele bja dilo tše.




Diphootholo tša lešoka



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka ga diphootholo tše o di bonago.




Mamaretša
semamaretšwa
mafelong a
maleba.

Dira medumo ye e
dirwago ke diphoofolo
tše.

Ke diphoofolo dife tše di
dirago mašata go feta?

A re boleleng




3.I




A re baleng

Bolela kanegelo.


Khalara sefahlego go laetša maikutlo a tlou.




Go bose ge ke na le mma.



Ke timetše.



Nthušeng go hwetša mma.



Ke na le mma gape.

3.2



A re baleng

Lebelela diswantšho gomme o botše mogwera wa gago gore ke lepokisi lef e le le nago le tše dintši go feta le gore ke lef e le le nago le tše dinnyane go feta. Na go na le mapokisi ao a lekanago? Bala palo ya dilo tše, ka morago o ngwale godimo ga nomoro ya maleba.

	5	6		7	q
	7	8		3	5
	6	8		1	4
	4	5		3	5
	4	6		4	9
	6	7		8	9


3.3



A re ngwaleng

b

Latela tlhaka ka monwana wa gago ka morago o latele ka phensele. Thoma mo leronthong.




Latela tlhaka.

b



bolao


Hwetša gomme o dire sediko mo go tlhaka ye,
b ka lepokising.





A re ngwaleng

Ngwala tlhaka ye, **b** gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelela mantšu godimo.




b ene



b olo



b upi







b olao



A re ngwaleng

Hwetša gomme o dire sediko mo go diswantšho tše di thomago ka modumo **b**.




3.5



A ne ngwaleng

Feleletša go thala dirurubele tše. Thala marontho gore mafego ka bobedi a swane. Ke serurubele sefe se se nago le marontho a mantši go feta?



3.6



A re ngwaleng

Sega dikarata tše gomme ka morago o nyalanye nomoro
le lentšu. Ka morago o hlopho dikarata tše diphoofolo
mmogo le dikarata tše dipapadi mmogo.

Dikarata tše di
šoma ka pele le
ka morago.



3.7



A re direng


Sega dikarata mo go methalo ya marontho. Bona gore o ka kcona go nyalanya diswantsho ka lebelo le lekaakang le ditlhaka.

Dikarata tše di šoma ka pele le ka morago.

i

igloo

p



pudi

o



oktophase

d




dimpša

k



katse

n



noga

e



emere

s



sekepe

Ke nna:



A re ngwaleng

Bolela gore diswantšho tše ke eng gomme o theeletše medumo ya mafelelo. Ka morago o latele mantšu ka go a ngwala.

bala



lala



kala



nama



gama



kamo



loga



goga



boga



sega



bega







ega



4

Dipapadi



Mamaretša
semamaretšwa
mafelong a
maleba.



A re boleleng

Ke dipapadi dife tše o kgonago go di bona
diswantshong tše? O rata papadi efe?

Na o tseba melawana ya tše dingwe tše dipapadi tše?

Ke ka lebaka la eng re na le melawana mo
dipapading?


Ke ka lebaka la eng go bapala dipapadi go le
bohlokwa go rena?



A re ngwaleng



Latela tlhaka ka monwana wa gago ka morago o latele ka phensele. Thoma mo leronthong.




Latela tlhaka.



emere

Hwetša gomme o dire sediko mo go tlhaka ye,
e ka lepokising.




4.2



A re ngwaleng

Ngwala tlhaka ye, **e** gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelala mantšu godimo.


epa


le | le | me | e

s | e | k | e | p | e

10



le | e | som | e


A re ngwaleng

Hwetša gomme o dire sediko mo go diswantšho tše di thomago ka modumo **e**.



10














4.3



A re baleng


Ke lepokisi lef e le le nago le tše ntši go feta? Bala gore go na le dilo tše kae ka morago o latele ka go sepedisa monwana godimo ga nomoro ya maleba.






Bolo ya fofa, ya wela ka thoko
yela ga polasa.

4




Bolo ya fofa, ya wela ka thoko
yela ga serapa sa diphoofolo.

5




Rati o fa bana bolo ya bona.
Bohle ba bapala kgwele ya
maoto mmogo.

8




Tumišo o raga bolo
ka maatla.

1




Bolo ya fofa, ya wela ka thoko
yela ga lebopo.

6



Bolo ya fofa, ya wela ka thoko
yela ga motse.

3



Bolo e ya godimo, ya tshela
legora ya ba ya
tshela le tsela.

2






Rati o swara bolo.


7



Bona gore ngwana yo mongwe le yo mongwe o noša dino tše kae.
Thala mothalo go tloga go ngwana go ya go nomoro ya maleba. Latela
dinomoro gomme o di balele morago go thoma ka 9 go fihla ka l.

9
8
7
6
5
4
3
2
1





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o ngwale dinomoro go thoma ka l ya mothopa sef oka. Bolela gore ke phoofolo efe ya mathomo, ya bobedi, ya boraro, ya bone, ya bohlano, ya botshelela, le ya maf elelo.

Ke phoofolo efe ya lebelo go di feta?

Ke efe ya go nanya go di feta?

Ke efe ye kgolo go di feta?

Ke efe ye nnyane go di feta?

Ke efe ye boima go di feta?

4.8




A re balen

Latela nomoro. Ka morago o khalare nomoro ya maleba ya dilo tše di lego mothalong wo mongwe le wo mongwe.


6




7




8



9




10



Meletlo



Mamaretša
semamaretšwa
mafelong a
maleba.



A re boleleng

Lebelela diswantšho gomme o bolele gore ke
meletlo efe ye o e tsebago.
O rata moletlo ofe?
O keteka bjang letšatši la matswalo a gago?
Ke meletlo efe yeo bana ba bangwe ka
phapošing ba e ketekago?


5.I



A re direng

Laetša bana ba tsela ya go ya meletlong ya bona.

Mamaretša
semamaretšwa
mafelong a
maleba.




5.2





A re direng

Bolela gore diswantšho tše ke eng ka morago o bolele gore ke diswantšho dife tše di felelago ka modumo wa go swana.



Ke diswantšho dife tše di thomago ka modumo wa go swana?



5.3

Ke nna:



A re direng

Šomiša dimamaretšwa go kgabiša moletlo wo.



5.4



A re boleleng

Ke dijo dif e tše o di bonago mo
seswantšhong?

Mosetsana/Mošemane yo e lego
letšatši la matswalo a gagwe o na
le mengwaga ye mekae?

Mamaretša
semamaretšwa
mafelong a
maleba.



5.5




A re ngwaleng

Kotara ya 4 – Beke ya 6-10

r

Latela tlhaka ka monwana wa gago ka morago o latele ka phensele. Thoma mo leronthong.





Latela tlhaka.

48



roko



Hwetša gomme o dire sediko mo go tlhaka ye, **r** ka lepokising.






A re ngwaleng

Ngwala tlhaka ye, **r** gomme o theeletše modumo ge o dutše o bolelela mantšu godimo.





rula

seru**r**ubele

ranta

raka


A re ngwaleng

Hwetša gomme o dire sediko mo go diswantšho tše di thomago ka modumo **r**.







5.7



A re baleng






Dira **sediko** se sehubedi mo go phoofolo ye **kgolo go di feta** le sediko
se **setalamorogo** mo go phoofolo ye **nnyane go di feta** mo go poloko ye
nngwe le ye nngwe.





A re baleng

Swaya gore seo se lego boima go feta mo mothalading wo mongwe le
wo mongwe.



5.9



A re baleng

Latela nomoro ka monwana, ka morago o khalare dibopego gore e be tše 9 mothaling wo mongwe le wo mongwe.

q

1

2

3

4



5

6

7

8

9

q**q****q****q**

Ithute nomoro ye 9.

q**q****q**

5.10




A re baleng

Thuša rapolasa go bala diruiwa tša gagwe.




+




=

5




+



=

5



+



=

5




+




=

2





+



=

4

Disegwa



Phasele:

Šomiša bomorago bja dikarata tša go latelana.
Di beakanye gore di dire seswantšho.



Dinonyana tše pedi tše nnyane:

Sega dinonyana, mena gomme o mamaretše gore di dire mepopo ya menwana/diphapete. Šomiša dinonyana tše nnyane tše pedi gore di diragatše sereto se se lego letlakaleng.

Dikarata tša tatelano:


Sega dikarata gomme o di bee ka tatelano ya maleba. Ka morago o bolele kanegelo ye e diregago mo go tatelano ye nngwe le ye nngwe ya dikarata.

Dira Daenasore:

Sega maoto a daenasore, hlogo le mosela mo go methaladi ye meso. Mena poleiti ya pampiri ka bogare. Bjale bea ditsekana tše mmogo go hlama daenasore ya go swana le ye e lego mo seswantshong.

Go bala dipuku:

Latela ditaelo gomme o dire puku ye ya disegwa.
Eya le yona gae gomme o e balele bagwera ba gago le balapa.





DISETWA TŠA KA



A re direng


Sega letlakala mo go mothaladi wa marontho ka morago o mamaretše letlakala leo mafelelong a puku gore o dire kanapa. Bea disegwa tša gago ka gare ga kanapa ye gore di se ke tša timela.


MAMARETŠA MO


MAMARETŠA MO



MAMARETŠA MO








MAMARETŠA MO


















Jerry o swerwe ke tlala kudu.
O ja diapola.




Lehono bana ba etela Jerry serapeng
sa diphoofolo. Jerry o thabile kudu ka
ge a na le bagwera ba gagwe ka moka
ba diphoofolo.




Go diragala eng mo? O ka
re nka lekana ka klaseng.







6 O ka re nkabe ke kgona go
bala le go ngwala.



3 Jerry o lebelela ka gare
ga pese.



2 Ke nyaka go ya sekolong.



7 Ke nako ya go ya gae, Mna
Jerry. O swanetše go boela
serapeng sa diphoofolo.